

Transcription réalisée par :

**Lucile Valette**, étudiante en 1<sup>ère</sup> année de Licence d'Occitan,

Université Toulouse II – Le Mirail (2012-2013) – Enseignante : Joëlle Ginestet

## Istoèra del curè d'Escaudes e del curè de Malhàs

Alèra, a causa d'aquò, m'enfin si..., si..., i a quauque nom que coneishèvi [...]. Lo paubre curè Dellís, qu'èra *doyen* ..., èra *doyen* a Capsiuts. Alavetz que i avè lo praub..., qu'es mòrt el tanben, lo curè d'Escaudes, *l'abbé* Artaud. Lo curè de Malhàs, sai pas com s'apèla.

*Enfin*. Angon trobar lo curè Dellís a Capsiuts e i son lo... *l'abbé* Artaud. Avèva pas mei pèu suu cap, lo praube *putain* e la calòta li tienèva pas mèi suu cap.

- Alavetz, com vam hèr ?

- E ben, alavetz, *je vais vous le dire. Après, après te compar une perruque*. E ben, *oui*. A, mès si..., [...] demandar l'autorizacion a l'archevèsque...

A, e ben, alavetz, lo curè de Malhàs, eth, èra pas parelh. El èra..., enquèra èra pro joen. E alavetz :

- Mes si. Jo tanben si que..., jo si't... es pas parelh, jo volossi me préner ua goja.

- A, mes i a pas qu'a demandar a l'archevèsque, te vai balhar la responsa.

*Ma foi*, escrivon tots dus a l'archevèsque en passant per lo *doyen* parc'que, aquò èra *militaire*, aquò's aquò.

- Alavetz escrivon a l'archevèsque e quauque jorns après, la responsa arribèc, solament lo *secrétaire* de l'archevèsque divoc se trompar de letras, *va te faire foutre* ! Alavetz lo curè de Malhàs receboc ua letra en disent tiò, que li balhava la permission si..., si rasava on fau, a condicion que si s'i rasava on fau. E lo curè d'Escaudes receboc la responsa. Eth que faliá que agossi mès de 40 ans per la perruca. E lo curè..., lo *secrétaire*..., se fotoc dedens e botèc dins la maishanta envelopa.

Alavetz, angon trobar lo *chose*, lo curè Dellís, e tot dus :

- Qué vòu dire aquí, qu'aprèste a rasar on fau ? Qué vòu me dire ? se ditz lo curè de Malhàs.

- Sabi pas jo, se i ditz Dellís.

Mès se n'arrisèva, pardin. Alavetz lo praube.. I anèvan lo diluns. Es lo marcat de Malhàs, davant lo d'Escaudes, de davant, calèva anar a eth d'a Capsiuts. Alavètz angon, s'i trobèron presque ensemble. E alavètz, *ma foi*, Artaud :

- E jo si..., e m'arresponoc que faliá ací..., que me calèva tà *acheter* ua *perruque* ací, qu'agossi 40 ans.

Alavetz, lo curè Dellís pardin, te li expliquèc çò que..., i avè ua errur, pardin. Falèva qu'agossi au mès 40 ans. M'enfin, n'es estat *bien* colhonat, e !

**Ref. document COMDT : 2551-9**

**Conteur** : Daniel Lacampagne

**Collectage réalisé par Jacques Boisgontier à Bazas (33) le 10/12/1987**